



7


Tshukudu e Ntombi

Sena ke seo ke seaparo sa ka



Ntombi, o rata ho itereka.
O na le waterobo e tletseng diaparo.
Ho na le diaparo tsa mariha, le selemo.
Ho na le diaparo tsa moya ha o foka le tsa pula ha e na.
O na le diaparo tsa letsatsi ka leng le tsa MOKETJANA.

Ke ngwanana wa Bokaota mme bohle ba batla a be
teng meketjaneng ya bona.







Lungi wa Tau o memela Ntombi pesonameng.
O tla apara eng?

Tshephe e Sipho e mamela Ntombi rakebing.
O tlameha ho apara jwang?

Tshwene e Mpho e memela Ntombi lenyalong la ditshwene.
Mo thuse ho kgetha!





Ntombi o rata ho itereka.

Barwetsana ba rata diaparo tsa Ntombi.

Bashemane ba rata diaparo tsa Ntombi.

Bashemane ba rata setaele sa Ntombi.

Bohle ba rata hore Ntombi a be teng meketjaneng ya bona.

Empa seo Tshukudu e Ntombi e se ratang ka ho fetisisa tsohle
ke ho ipoqa le ho ipitika seretseng, le diphuleng tse mehodii!